

<p>Phithhelelo e e potlana Bokoa jwa go tihaloganya setlhogo. -Poleiso ya dikarabo nako nngwe go latlhegelwa ke karabo. - Ga go na kganetsano e e tseneletseng. thanolo e e fosagetseng. - Sethangwa se se bokoa e le tota.</p>	<p>2 30-39%</p>				<p>4 – 5</p>	<p>3½ – 4½</p>	<p>3 – 4</p>	<p>1 – 3½</p>
<p>Ga a fithhelela Dikarabo dingwe di tsamaelana le setlhogo mme ngangisano/kganetsoga e maleba. - O palelwe ke go araba dipotso. - Dintlha dingwe ga di na bopaki go bontsha fa di tsamaelana le setlhogo. - Bokoa thata mo ditlangweng le mo tebokong.</p>	<p>1 0-29%</p>					<p>3 – 4</p>	<p>1 – 3½</p>	<p>0 – 3</p>

7.1.2 RUBORIKI YA GO TSHWAYA DIPOTSO TSA DITLHAMO, PADI LE TERAMA
Ela tlhoko pharologano ya maduo a a abetsweng difeng kgathamong le popego le puo.

DIKHOUTU LE KABELO YA MADUO.	DITENG [15] Thanolo ya setlhogo, boteng jwa ngangisano, netefatso le go tlhaloganya sekwalo.		POPEGO LE PUO [10] Popego, tateleano ya dintlha le thagiso. Puo, segalo le setaele se se dirisiwang mo ditlhamong.
Khoutu 7 80%–100%	Phithhelelo ya dinaledi 12–15 maduo -Boteng jwa thanolo ya setlhogo, dintlha tsothe di tlhothomisiwe. -Thwadi ya dikarabo: 90% + bonthe tota jwa dikarabo 80-89%: -Motseselele wa ngangisano e e maleba e lkaegile ka sekwalo / setlhogo. -Ditlhantwa le sekwalwa se se tlhalogantsweng ka phithhelelo e e gaisang thata.	Phithhelelo ya dinaledi 8–10	-Popego e e nyalelanang. -Matseno le bokhutto jwa maemo a a kwa godimo. -Ngangisano e e bopegileng sentle tota, puo, segalo le setaele se se tlhothegileng mme se nepagetse.
Khoutu 6 70–79%	Phithhelelo ya matseseleko 10%–11½ maduo -Matseseleko a thanolo ya setlhogo. Dintlha tsothe di tlhothomisiwe. -Dikarabo ka bollalo. -Tateleano ya ngangisano e e utlwagalang e filwe. -Go tlhaloganya ditlhantwa le sentle.	Phithhelelo ya matseseleko 7–7½	-Thamo e e bopegileng sentle. -Matseno a a tumedising le bokhutto. -Ngangisano le mola wa kakanyo o o bonolo go ka latelwa. -Puo, segalo le setaele se se nepagetse. -Thagiso e ntle tota.

<p>Khoutu 5 60-69%</p>	<p>Phithhelelo e e tletseng 9-10 maduo</p>	<p>-Dikarabo dingwe di tsamaelana le setlhogo mme ngangisano/kganetso ga e maleba. -O palelswa ke go araba dipotso -Dintlha dingwe ga di na bopaki go bontsha fa di tsamaelana le setlhogo. -Bokoa thata mo ditlangweng le mo lebokong.</p>	<p>Phithhelelo e e tletseng 6-6½</p>	<p>-Popego e e siameng le ngangisano e e welang. -Matseno le bokhuto le ditemana tse di nyalelanang sentle. -Kwelano ya ngangisano e ka latelewa. -Puo, segalo le setaele se se napagetseng mo go rileng</p>
<p>Khoutu 4 50-59%</p>	<p>Phithhelelo e e itumedisang 7½-8½ maduo</p>	<p>-Thamolo ya setlhogo e e mo magareng ga e thothomise dintlha tsotlhe. -Go na le dintlha tse di tshagetsang setlhogo. -Dingangisano di a tshagetswa mme bopaki ga bo a tota.</p>	<p>Phithhelelo e e itumedisang 5-5½</p>	<p>-Bosupi jwa polelo bo a bonagala. -Tlhamo e tlhela tateleano ya dintlha. -Diphoso tsa puo ga di dintsi. -Segalo le setaele di a tsamaisana. -Ditemana di batlle di siama.</p>
<p>Khoutu 3 40-49%</p>	<p>Phithhelelo ya tekano 6-7 maduo</p>	<p>-Matleko fela a go araba dipotso. -Matleko a go araba dipotso a a kwa tlase nyana. -Dikarabo tsa setlhogo. -tse di sa tsepamang. -Kganetso e e sa totang ya bosiamisi jwa leboko. -Moithuti ga a ise a tlhaloganye sethangwa le leboko sentle.</p>	<p>Phithhelelo ya tekano 4-4½</p>	<p>-Popego e na le diphoso. -Ga go tateleano ya dintlha. -Diphoso tsa puo di a bonala. -Segalo le setaele ga di tsamaelane le maikaelelo a se se kwadlweng. -Ditemana di tletse diphoso</p>

Khoutu 2	Phithhelelo e e potlana	<ul style="list-style-type: none"> -Bokoa jwa go tlhloganya selhogo. -Poeletso ya dikarabo nako nngwe go latlhegelwa ke karabo. - Ga go na kganetsano e e tseneletseng, thanolo e e fosagetseng. - Sethangwa se se bokoa e le tota. 	Phithhelelo e e potlana	<ul style="list-style-type: none"> -Paakanyo e e bokoa. -Dintlha ga di latelane. -Diphoso tsa puo le setaele go supa kwalo e e bokoa. -Segalo le setaele ga di tsamaelane le lekwalo. -Ditemana di na le diphoso.
30-39%	4½-5½ maduo	<ul style="list-style-type: none"> -Dikarabo dingwe di tsamaelana le selhogo mme ngangisano/kganetso ga e maleba. - O paletswe ke go araba dipotso. - Dintlha dingwe ga di na bopaki go bontsha fa di tsamaelana le selhogo. - Bokoa thata mo ditlhagweng le mo lebokong. 	3-3½	<ul style="list-style-type: none"> -Setlhogo ga se tsamaisane le diteng. -Ga go bopaki ba leihomeso le tatlano ya dintlha. -Puo e e bokoa. -Setaele le puo e e fosagetseng. -Ditemana ga di a agega sentle.
Khoutu 1	Ga a fithelela		Ga a fithelela	
0-29%	0-4 maduo		0-2½	